



Sadržaj pisma je odobren od strane  
Agencije za lijekove i medicinska sredstva (CALIMS)

## Pismo zdravstvenim radnicima povodom kardioresrenalnih rizika koji prate primjenu lijeka Arcoxia (etorikoksib)

*Poštovani,*

Povodom izdavanja Rješenja za stavljanje u promet u Crnoj Gori za lijek **Arcoxia**, Agencija za lijekove i medicinska sredstva Crne Gore (CALIMS) i nosilac dozvole za lijek "GLOSARIJ" D.O.O., u saradnji sa proizvođačem lijeka **Merck Sharp & Dohme**, Vam ovim putem ukazuju na značajne činjenice iz odobrenog sažetka karakteristika lijeka u vezi sa efikasnom i bezbjednom primjenom ovog lijeka.

### **Odobrene indikacije**

U Crnoj Gori, upotreba lijeka **Arcoxia film tablete, proizvođača Merck Sharp & Dohme**, je odobrena za ublažavanje simptoma osteoartritisa, reumatoidnog artritisa, ankilozirajućeg spondilitisa, bolova i znakova upale povezanih sa akutnim uričkim artritisom (gihtom), kao i za kratkoročno ublažavanje umjerenih bolova nakon stomatološke intervencije. Kao i u slučaju drugih lijekova koji se izdaju na recept, odluku o primjeni ovog lijeka treba donijeti na osnovu procjene sveukupne koristi i rizika od mogućih neželjenih dejstava za svakog pacijenta pojedinačno.

### **Ključne poruke za bezbjednu primjenu lijeka:**

- Primjena lijeka Arcoxia (etorikoksib) je kontraindikovana kod pacijenata sa hipertenzijom kod kojih je krvni pritisak perzistentno iznad 140/90mmHg i nije odgovarajuće kontrolisan, kao i kod pacijenata kod kojih je potvrđena ishemijska bolest srca, bolest perifernih arterija i/ili cerebrovaskularna bolest.
- Krvni pritisak treba pratiti tokom dvije nedjelje od započinjanja terapije i periodično poslije toga. Ako dođe do značajnog porasta krvnog pritiska, treba razmotriti uvođenje alternativne terapije.
- Pošto kardiovaskularni rizici mogu da se povećaju primjenom većih doza i dužom primjenom etorikoksiba, primjenu lijeka treba ograničiti na najkraći mogući period upotrebe i najnižu efikasnu dnevnu dozu lijeka.



Kada prijavljujete neželjeno dejstvo lijeka, molimo Vas da navedete što je moguće više podataka, uključujući informacije o istoriji bolesti, istovremeno primjenjivanim lijekovima, datum ispoljavanja neželjene reakcije i datum početka primjene lijeka pod sumnjom.

**Molimo Vas da navedene informacije u vezi sa lijekom Arcoxia prenesete svim relevantnim zaposlenima u Vašoj zdravstvenoj ustanovi.**

S poštovanjem,

---

Janka Šegrt, dipl. farmaceut



JANKA MILOŠEVIĆ